



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

2021

MATSHWAO: 100

NAKO: Dihora tse 2½

Pampiri ena e na le maqephe a 6.

DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE THARO, e leng:

KAROLO YA A:	Moqoqo	(50)
KAROLO YA B:	Ditema tsa kgokahano tse telele	(30)
KAROLO YA C:	Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane	(20)
2. Araba potso E LE NNGWE KAROLONG E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. Karolong e nngwe le e nngwe o tlameha ho etsa moralo wa ho ngola (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano/daekramo/tjhate/lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona). Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao, o be o lokise diphoso. Moralo wa hao o hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Mekgwaritso yohle e totobatswe hantle hore ke mekgwaritso ka ho habahanya/seha mola ho tloha hodimo ho ya tlase, NTLE LE nehelano e tlo tshwauwa.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:

KAROLO YA A:	Metsotso e 80	
KAROLO YA B:	Metsotso e 40	
KAROLO YA C:	Metsotso e 30	
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo kaha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Ngola sehlooho se loketseng potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswe.
11. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho SE LE SENG mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 250 ho isa ho a 300. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole moqoqo wa hao botjha ho hlaola diphoso.

- 1.1 Sehloho se jwalo ke ne ke qala ho se bona. [50]
- 1.2 Bohloko ba ho phoqwa ke motswalle! [50]
- 1.3 Melao eo nka e fetolang papading eo ke e ratang. [50]
- 1.4 Dijo tseo re di jang ke tsona tse bakang mafu a mangata mmeleng ya rona. Na o a dumela? [50]
- 1.5 Botle le bobele ba ho se mamele dikeletso. [50]
- 1.6 Ditshwantsho tse latelang di qholotsa mehopolo e itseng maikutlong a hao. Kgetha SE LE SENG, mme o ngole moqoqo ka mohopolo wa sehlooho o qholotswang ke setshwantsho. Ngola nomoro ya potso eo o e kgethang, mme o iqapele sehlooho sa hao.

1.6.1



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa ho www.google/pictures/]

[50]


1.6.2



[Se qotsitswe le ho lokiswa ho tswa ho www.google/pictures]

[50]

1.6.3



[Se qotsitswe le ho lokiswa ho tswa ho www.google/pictures]

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:

50

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 120 ho isa ho a 150. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

2.1 LENGOLO LA SETSWALLE

Moithutimmoho le wena o tsietsing e tsejwang ke wena le yena feela. Mo ngolle lengolo o mo eletse hore a tsebise batswadi ka taba eo.

[30]**2.2 OBITJHUARI**

Mosuwelhoohe wa keretjhe eo ngwaneno a kenang ho yona o hlokahele, mme o kopilwe ho ngola tsa bophelo ba hae. Ngola tsa bophelo ba hae.

[30]**2.3 RAPOROTO**

Baithuti ba Kereiti ya 12 sekolong sa heno ba ne ba nkile leeto la thuto ho leba (JSE) Johannesburg Stock Exchange, Gauteng. Ngolla mosuwelhoohe raporoto ka tse etsahetseng leetong leo.

[30]**2.4 PUO**

Ramotse wa heno o nehelane ka mabokose a 50 a dieta baithuting ba hlokahele. Ngola puo ya teboho eo o e lebisang ho yena.

[30]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

3.1 PAPATSO

Ntate wa hao o sa tswa bula kgwebo ya ho kuta moriri. Ngola papatso eo ho yona o hohellang batho ho tla kuta kgwebong eo.

[20]**3.2 POSEKARETE**

O ditlhodisanong tsa lefatshe tsa mabelo tse tshwaretsweng porofensing ya Kapa-Borwa. Ngolla ba setseng hae posekarete o ba tsebise kamoo o ntseng o sebetsa kateng.

[20]**3.3 DITAELO**

Ho sa tswa amohelwa baithuti ba batjha sekolong sa heno. Jwalo ka moetapele wa bona o laetswe ho ba neha ditaello mabapi le poloko ya metsi. Ba ngolle ditaello tsa ho boloka metsi sekolong.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:

20
100